هفته نامه

جهاد هنداره

مراة الجهاد

PROPERTY OF ACKU

احمد شاه ((وحدت))
Ahmad Shah (Vahdat)
K. B. Q

دافغانستان پخواني پاچامحمد ظاهــو باندي قاتلانه حمله وشوه

بي، بي ، سي دعقرب ١٤:

دبي ، بي ، سي راډیو یوخپورشوي خبرکي ویل شوي چي دافغـانسـتـان پـر پـخـوانـي پـاچـامـحـمـدظـاهـرشـاه په روم کي دیونامعلوم شخص له خوا چي ځان یي پرتګالي ژورنالیست معرفي کړي یوه قاتلانه حمله ترسره شوي د.ه.

خبروايي چي دغه پرتګالي ژورنالیست ترنیم ساعته مرکي وروسته په ظاهرشاه باندي دهغه په کورکي دچاکوحمله وکړه اوهغه يي پرمخ ، ګیډه اولاس باندي ټپي کړ.

ویل شوي چي ظاهرشاه اوس دایتالیي په یوه روغتون کي تر تداوي لاندي نیول شوي دي.

په ګردیزکی دمجاهدینوبریالیو عملیاتو لړۍ روانه ده

دپکتیا ولایت دمرکز ګردیز له جهادی سنګرونو څخه دجهاد هنداری خبریال خبرراکوی چی ددغه ولایت په مرکز اوشاوخوا امنیتی پوستو اوپوځی مرکزونو باندی ددرنو وسلو نه په استفادی سره دمجاهدینوعملیات دوام لری .

خبر زیاتوی چی مجاهدینودسیدکرم ولسوالۍ اومرزکی ترمنځ سیمه کی دمارخوری په نوم ددښمن په قرارګاه عملیات وکړل چی دهغه په نتیجه ددښمن له قواو څخه ۲۰تنه وژل شوی، ١٤ تنه ټپیان ، یو ټانك اودوه موټر تخریب شوی دی .

خبر زیاتوی چی مجاهدینو دعقرب په اتمه نیټه په یوه برید کی دروسانو دمزدور رژیم له قواو څخه پنځه تنه عسکر ژوندی نیولی اویو موټر یی ویجاړکړی دی

دویم کال ، اتمه (پرله پسي ٦۰مه)ګڼه ، چهارشنبه د۱۳۷۰ هـ ش کال دعقرب ۱٥مه د١٤١٢هـ ق کال دربیع الاخر(۲۹مه) د۱۹۹۱ کال دنومبر (٦مه)

په ګردیز کې مکار دښمن دماتې اوګریز په حال کې

په ۲ مخ کي

دګردیز دمورچلونو دتودو جګړو راپور تاژ

دستې کنډو په استقامت مجاهدین ډیر وړاندې تللي ، اوددښمن دفاعي خط يې تقریبًا مات کړیدی

دراپورتاژ په متن کې

مجاهدین پیروزیهای نوینی را درولایات بلخ وجوزجان بدست اوردند

چندتن از ملیشه های رژیم کمونستی کابل در ولایات بلخ و جوزجان درحمله مجاهدین هلاك وچند تن دیگر اسیر ګردیده اند

درصفحه (۷)

دجلال آباد په کلا بند شوی ښار او امنیتی کمربند دمجاهدینو عملیات

درژیم قواوته دسراومال درانه زیانونه واوښتل

په ۸ مخ كي

دسعودي‌عربستان پاچادافغانستان دبیاودانولو لپاره (٤۰) ملیونه ډالره پانګه ورکړه

په۷ مخ کي

دکابل -جلال آباد پرلویه لاره ۱۹ پوستی فتحه شوی

دمزدور رژیم دقواو ۱٥۰ تنه وژل شوی ٦۷ تنه له وسلو سره ونیول شول

په ۷ مخ کي

په نیول شوی کشمیر کې دهندی پوځیانو جنایات

دیوی میاشتې په موده کی (۳۰۰) تنه کشمیری مسلمانان شهیدان شوي دي

په۷ مخ کي

روسیی ته دهیئت لیږلو سره دمخالفت په لړ کی :

مسکو ته دهیئت لیږل زموږ داسلامي جهاد بی عزتی ده

د(٥۷ افغانی علماؤفتوئ)

روسیی ته دمجاهدینو دهیئت تلل یو ناوړه عمل اودجهاد دپلورنی سره برابر دی

(دکابل دقوماندانانو اعلامیه)

په۷ مخ کي

بمباردمان وحشیانه قوای هوایی رژیم درولایت بغلان

درصفحه (۸)

دابوجندل (رض) دغنډ مرستیال وزیرخان «ولسي » له جهاد هنداري سره په مرکه کې

که مجاهدین خپل صفوف متحد کړي داسلامي انقلاب د بري په وړاندې خنډونه به ډیر ژر له منځه لاړشي

په ۳ مخ کي

دعراق دکیمیاوی وسلو دذخیری ځای دنړۍ له خطر ناکو ځایونو څخه دی

دملګرو ملتونو لیږل شوي ټیم هلته له ورتګ څخه انکار کړی دی

په ۷ مخ کي

دمزدور رژیم ملیشه قواو دخپل منځی نښتو په نتیجه کی :

۳۰ تنه وژل شوی او۱۲ تنه ټپیان شوی دی

په۷ مخ کي

په مزدور رژیم کې دنجیب رول په ختمیدو دی

هغه به ډیر ژر له منځه لاړ شی یابه هند اویا روسیی ته وتښتی

په۸مخ کي

سرمقاله

مسکو ته دمجاهدینو دهیئت دتګ په اړه دموثرو جهادی ځواکونو عکس العمل

څوورځې دمخه په بهرنیو نشراتي وسایلو کې ددی خبرپه خپریدلو چې : ټول جهادی ځواکونه موافق دی چې له روسانو سره دمستقیمو خبرواترو لپاره خپل یوهیئت چې په ترکیب کی به یې دټولو جهادی ځواکونو استازی شامل وی دافغانستان داسلامی جمعیت دامیر استاد برهان الدین ربانی په مشری دنومبر په دویمه نیټه (چی دعقرب له ۱۲ می نیټې سره سمون خوری) داووه ورځنی سفر لپاره مسکوته ولیږی ، داسی وانګیرل شوه چی ښایی ټول جهادی ځواکونه پرته له دی چی دروسانو دبلنی دشومو عرضونو اودغه هیئت دسفر نه دمجاهدینو دجهاداواسلامی انقلاب حیثیت ته دمتوجه ضررونو ، په عواقبو غوراوفکروکړی دبیلوبیلوملاحظاتو له مخی دی ته حاضر شوی وی چی مسکو ته دې دهیئت په ترکیب کی خپل استازی شامل کړی ، خو چی ددی پریکړی اوفیصلی تراعلانیدو اوخپریدو نه لږوروسته له یوی خوا دجهادی سنګرونو اتلانو اوله بلی خوا دموثرو جهادی تنظیمونو دمشرانو او مسوولینو په دغسی حالاتو اوشرایطو مسکو ته دمجاهدینو دهیئت دورتګ اوپه اوس وخت کی له روسانو سره دخبرو اترو په وړاندی شدید عکس العملونه وښودل شول،نو هم یې زموږ دمجاهد ملت دمؤمنو خلکو

په ۸ مخ کي

کوم هیئت چې اوس دمجاهدینو په نوم له روسانوسره دخبرو اترو لپاره مسکوته ځي ، هغه دافغانستان دمجاهد ملت نمایندګي نه کوي

(دجهادي سنګرونو دقوماندانانو له ګډې اعلامیې څخه)

جهادهنداره
موسس : الحاج مولانا جلال الدین حقاني
دتاسیس کال : ١٣٦٩ هـ ش

قطع تسلیمی سلاح به جوانب درگیر درافغانستان ازجوانب امریکا - روس وتاثیرات ان بالای جهاد دراین کشور

عبدالوکیل

چندی قبل ایالات متحده امریکا وروسها موافقه نمودند که به آغاز شدن سال جدید عیسوی (۱۹۹۲) ازتسلیم دادن سلاح به جوانب متخاصم درافغانستان خود داری نمایند تاتوانسته باشند ازاین طریق نیز اهداف ومنافع ایکه درنظر دارند به دست بیاورند لاکن ازتاریخ وشرایط گذشته وحال استنباط میگردد که این نوع قیودات نیز قدرت وتوانایی جلوگیری ویا وارد نمودن سکتگی درجهاد مردم مسلمان ومجاهد افغانستان رانخواهد داشت .

درسال ۱۳٦٦ هـ ش نیز از طرف ایالات متحده امریکا ، روس،پاکستان ورژیم مزدور کابل موافقات ژنیو دررابطه به حل مسله افغانستان به امضاٴ رسید اما از جهاد مردم افغانستان نه تنها جلوگیری کرده نتوانستندبلکه به ابعاد گسترده تر ادامه یافت .

اکنون که ایالات متحده امریکا وروس ها موافقه نموده اند تااز صدور سلاح به جوانب درگیر درافغانستان جلوگیری بعمل بیاورند ، نیز امکان کاسته شدن ویا قطع جهاد مجاهدین افغان درمقابل رژیم دست نشانده روس در کابل راندارد .

رژیم مزدور کابل از اوان به قدرت رسیدن آن تا حال به کمك های نظامی،اقتصادی وسیاسی روس متکی است درصورتیکه ازجانب روس ها بالای رژیم مزدور خویش قیود سلاح اعمال گردد ، رژیم کابل ازطریق تلاش پنهانی روس ها خواهد توانست سلاح مورد ضرورت خویش رااز کشورهای بدست اورد که زیر تسلط روسها هستند ویا اینکه روسها درانها ازنفوذ خاص برخوردار میباشند . علاوتا درحال حاضر رژیم دست نشانده روس سلاح ها ومهمات فراوان رادردیپوهای خویش جمع وذخیره نموده است که میتواند برای مدت مدید ازان استفاده نماید و همچنان بعد از موافقه امریکا -روس مبنی بر قطع سلاح به نیروهای متخاصم در افغانستان ، روس ها بیش از پیش به صدور سلاح های مختلف النوع به رژیم دست نشانده خویش شدت بخشیده اند ورژیم مزدور کابل تا فرارسیدن سال جدید عیسوی درانبار نمودن سلاح ، افزایش بی سابقه رابوجود خواهد اورد . درپهلوی اینها رژیم مزدور روس به کمك مالی روسها خواهد توانست از نقاط مختلف جهان به طور قاچاقی وبازار سیاه سلاح های مورد نیاز خویش را خریداری نماید.

به این ترتیب روسها رژیم دست نشانده خویش رادرکابل تا زمانی وادار به جنگ وخونریزی خواهند کرد تا حتی الامکان به منافع درنظر گرفته خویش فایق ایند .

هرگاه تاثیرات موافقه ذکر شده امریکا ـ روس را در ارتباط به جهاد مجاهدین افغانستان ارزیابی نمایم باید یاداورشد که بعداز کودتا خونین ۷ ثور۱۳۵۷ مردم مسلمان وشهید پرور افغانستان اتکا به خداوند (ج) نموده وبدون همکاری کشورهای بیگانه توانستند رژیم مزدور کابل رابه زانو دراورند و هرگاه روسها مداخله مستقیم نظامی رانمی کردند به زودترین فرصت انرا محوونابود می نمودند.

مجاهدین د ر آینده نیز امکانات وتوانایی انرا دارند که بدون کمك کشورهای خارجی به جهاد مسلحانه خویش الی نابودی رژیم دست نشانده روس ادامه دهند .

مجاهدین مانند سابق میتوانند سلاح ومهمات دشمن را به غنیمت گیرند وعلیه انهااستعمال نمایند علاوه از اینها اکنون مجاهدین افغانستان سلاح های مختلف النوع را که ازرژیم مزدور کابل به غنیمت گرفته اند وسلاح های که ازنقاط مختلف جهان خریداری وبدست اورده اند دردسترس خویش دارند که برای سقوط دادن رژیم کابل کافی خواهد بود وهرگاه به سلاح ضرورت احساس گردید ، مجاهدین میتوانند از نقاط مختلف جهان انرا خریداری وبدست اورند . پشتوانه مجاهدین

په (۷) مخ کي

په گردیز کی مکار دښمن دماتی اوگریز په حال کی

دگردیز دمورچلونو دتودو جگړو راپورتاژ

دراپور تهیه کوونکي : ننگیال عکاسي : احمد سنیا احمدي

پنځمه برخه:

کله چی دگردیز په جگړو کی دکابل دلاس کینولی رژیم پوځ – محلی او گلم جم ملیشی دمجاهدینو دکفر ځپونکو اوپولادی گوزارونو له مخی له شرمیدلی ماتی سره مخامخ شوی رژیم دگارد خاص په نوم خپل روزل شوی پوځی قوتونه سیمی ته سوق کړل اوپه گڼ شمیر یی دگارد خاص مجهزی اوپه روسیه کی روزل شوی قواوی دمجاهدینو دمقابلی لپاره دفتحه شویو سیمو دبیرته نیولو په غرض دتعرض لپاره آماده کړی .

مجاهدین تر عملیاتو وروسته په سنگر کي یو دبل حال پوښتني

په مقابل کی مجاهدینو ددښمن دنقل او حرکت دکشف له مخی خپلی قواوی اوځواکونه تیارسیُ اودمتقابله حملی لپاره آماده کړل .

دعقرب دمیاشتی په پنځمه نیټه ددښمن نقل او حرکت زیات لیدل کیده له همدی ځایه وه چی دمجاهدینو ټول احضارات دحقانی صاحب له خوا معاینه شول اومخکی له دی چی دښمن تعرض پیل کړی ، مجاهدینو تعرض پیل کړ ، دغرمی په دوولسو بجو حقانی صاحب له حاجی خلیل الرحمن سره دمخابری په وسیله ارتباط ونیو، دوضعیت پوښتنه یی وکړه ، هغه وویل : بالکل خیرت دی زموږ انداخت روان دی ددښمن موقعیت موږ ته ډیر ښه معلومیږی ، عملیات په موفقیت جریان لری او هدف ډیر ښه تر اورلاندی نیول کیږی .

حقانی صاحب ورته وویل : ستاسی پرخوا ددښمن یو ټانك در روان دی په هغه ټانك کی ددښمن دقواوو قوماندان موجود دی نښه یی داده چی یو امبولانس هم ورسره روان دی .

حاجی خلیل وویل ډیر ښه !

په یوه بجه حقانی صاحب یو ځل بیا له حاجی خلیل سره چی دخپلو زغروالو قوتونو بریالیو عملیاتو قومانده یی ورکوله ، مخابروی ارتباط ونیو ویی وویل : ستاسی چپ اړخ ته چی دسروړی پرخوا ښی طرف کیږی ، ددغه ځای جنوب طرف ته ددښمن پیاده اوستاسی پرخوایی ټانکونه په حرکت کی لیدل کیږی تاسی په همدغو نقاطو خپل فشار زیات کړی .

پدی وخت کی دجنوب په استقامت له ټولو محاذونو سره مخابراتی چینلونه فعال وو ، عبدالعزیز له ترصد نه حقانی صاحب ته ددښمن دوضعیت په هکله توضیحات ورکول.

حقانی صاحب په مخابره کی حاجی خلیل ته وویل : ددښمن دوه ټانکونه چی په ښی اړخ کی یی پیاده حرکت کوی یوی غونډۍ ته دختلو کوښښ کوی اوکیدی شی له همغه غونډۍ څخه له تاسی سره مقابله پیل کړی .

خو حاجی خلیل په ډیر بیرنی لهجه وویل : پدی ټانکونو اکمالات کوی دتعرض ټانکونه هغه دی چی موږ ورسره ولو .

حقانی صاحب له «لمر» سره ارتباط ونیو ویی ویل : ددښمن دمخابری له کشف څخه معلومیږی چی په هغه ځای کی چی ددښمن محاربوی ماشین ویجاړ شوی غواړی له هغی ځای څخه پیاده دغونډۍ سرته وخیژوی ، ستاسی اودابوجندل (رض) غونډ قوتونه باید آماده وی چی که دښمن پدی اړخ پرمختگ کوی نو مخه یی ونیسی .

حقانی صاحب «لمر» ته وویل : د(۹) اوخلیل له طرفه زوروره مقابله روانه ده ستاسی قوتونه باید ښه متوجه وی .

له غرمی وروسته دری بجی وی چی ددښمن دتوپچی فعالیت ودرید له ترصد څخه دعبدالعزیز له خوا دمجاهدینو توپچی ته دانداخت دمسافی تعین او اندازه ښودل کیده اودهری گولی له لگیدو سره دهدف ویشتلو اودمسافی دتغیر معلومات ورکول کیدل .

حقانی صاحب دقوماندی دمرکز له لوړی نقطی څخه دمجاهدینو دتوپچی دانداخت څارنه کوله ، انداخت ډیر دقیق روان ؤ ، حقانی صاحب په دوربین کی دهغوی هدف ویشتل څارل اودهدف دمسافی په رابطه ورته لازم هدایات ورکول کیدل .

دمجاهدینو یو ټانك چي پر دښمن باندي دبرید لپاره چمتوالي نیسي

پدی وخت کی چی ټول مخابراتی چینلونه بیاښه فعال ؤ ددښمن مخابره داخله شوه خدای خبر چی څه به یی ویلی وی خو حقانی صاحب وویل : موږ دکنځلو ځواب په کنځلو نه درکوو ، بلکی په مرمی یی درکوو .

پدی وخت کی حاجی خلیل په مخابره کی وویل : ددښمن دوهم موټر چی پیاده یی نقلول هم ویجاړ کړی شو .

دمجاهدینو ددقیق انداخت له امله ددښمن دوه ټانکونه ویجاړ کړی شوی،حقانی صاحب په مخابره کی وویل : زنده باد – لدی سره یی زیاته کړه : جنت گل ته ووایه چی دستگاه هم پری مرش کړی.

حقانی صاحب یوه قوماندان ته وویل : مهمات به ډیر ژر درورسیږی تاسی خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی .

پدی وخت کی د(شمشیرك) په نوم یوه قوماندان ته هم دحقانی صاحب له خوا دانداخت قومانده ورکړی شوه .

حقانی صاحب چی دمجاهدینو دتوپچی دانداخت څارنه کوله وویل الله اکبر سبحان الله هدف یی ډیر سم وویشت .

عبدالعزیز حقانی صاحب ته وویل : ددښمن تعرض ختم شو.پدی وخت کی حاجی خلیل په مخابره کی وویل : ددښمن یوه بله نقلیه وسیله هم چی له عسکرو ډکه وه ویجاړه شوه .

دبادآسیا غونډۍ چی ددښمن

په ٦مخ کی

که مجاهدین خپل صفوف متحد کړي داسلاي انقلاب د بري په وړاندی خنډونه به ډیر ژر له منځه لاړشي

مرکه کوونکي :عوض الدین «صدیقي»

دژوند په سفر کی که دانسان پښی په ازغوراځی دوربښمینو په شان پستوچمنونو کی ګرځیدل یی هم په برخی وی نخو دی مرحلی ته رسیدل دزیاتو کړلیچونو وهل غواړی وزیرخان هم دهغو تنکیو ځوانانو څخه دی چی دی مرحلی ته درسیدو په خاطر (اسلامی حکومت جوړیدل) یی دکړلیچونو وهل پیل کړی ، هغه دزیاتو روسانو اودهغوی دګوډاګیانو په سینو کی ګولی سری کړی ، ددښمن زیات ټانکونه یی په تیښته زغلولی ، ستونزی کاللی ، اوویاړونه یی لاس ته راوړی ، هغه اوس دمولوی جلال الدین حقانی پوری مربوط دابوجندل (رض) غونډ مرستیال دی ، دغونډ دجوړیدو اوتلولیو په باب یی دجهاد هنداری خپریال ته په زړه پوری خبری کړی سره لوولیی
(اداره)

پوښتنه : مهربانی وکړی دجهاد هنداری لوستونکو ته ځان ورو پیژنی ؟

ځواب : زمانوم وزیرخان ولسی دپکتیا ولایت دځاځی اریوب ولسوالی دمریخیلو کلی اوسیدونکی اوپه قوم هاشم خیل یم ، دروسانو دیرغل سره جوخت می وسله وال جهاد پیل کړی اواوس مولوی صاحب جلال الدین حقانی پوری اړوند دابوجندل (رض) دغونډ مرستیال یم .

پوښتنه : دابوجندل (رض) غونډ څه وخت تاسیس شوی او دتشکیلاتو په باب یی معلومات راکړی ؟

ځواب : کله چی دچونی احمد خیلو او ځمکنیو څخه دروسانو اودهغوی دګوډاګیانو تغر ورټول شو ، نو محترم حقانی صاحب ددی سیمی او مجاهدینو دلیدو په خاطر تشریف راوړ حقانی صاحب کله چی دځوانانو میړانه داسلام سره مینه ولیده هغوی ته یی دیوه غونډ دجوړیدو ژمنه ورکړه له وعدی سره سم د۱۳٦۸ کال دزمری په میاشت کی دابوجندل (رض) په نوم غونډ تاسیس اوفعالیت یی پیل کړ غونډ پنځه ټولی لری چی څلور یې پیاده اویو یی توپچی ټولی دئ اوددی ترڅنګ دامنیت انضباط اوتعلیمی ټولی هم شته ، په تعلمی ټولی کی مجاهدین څلویښت ورځی روزل کیږی اوتر هغی وروسته نورو ټولیو باندی ویشل کیږی ،ددی ټولو سربیره داوپراسیون ، پیژند ، مالی ، لوژستیک ، ترانسپورت ، تعمیرات اوفرهنګی په نوم مدیریتونه هم لری .

پوښتنه : که دهغو سوبو په باب لږ څه ووایی چی ستاسو غونډ مهم نقش پکی لوبولی

ځواب : دهغی ورځی وروسته چی زموږ غونډ تاسیس شوی دخوست پر شاوخوا اوپکتیا ولایت کی ددښمن پر پرتو پوستو باندی زیاترو عملیاتو کی برخه اخیستی ، په ټولو عملیاتو کی زموږ مجاهدینو نه ستړی کیدونکی هلی ځلی کړی خو په ۱۳٦۹ کال کی دشلکا ، شیخ امیر او ملزیو پوستو په فتحه کولو کی زموږ مجاهدینو تر ټولو مهم نقش درلود .

دخوست دفتحه کولو په جریان کی هم زموږ مجاهدینو ښه نقش لوبولی ، دابوجندل (رض) غونډ مجاهدینو زړهدارو او سلمان فارسی (رض) غونډ مجاهدینو په مرسته دفارم باغ لومړی امنیتی کمر بند دری ورځی کړ ، دښمن په زړه یی توری ننه ایستلی اودزاړه هوایی ډګر خواته یی دداخلیدو دروازه پرانستله .

پوښتنه : دملګرو ملتو دوروستی طرحی په باب څه نظر لری ؟

ځواب : زما په نظر که مجاهدین خپل صفوف سره نږدی کړی یوه بل ته دورورۍ لاسونه ورکړی ، خپل ټول توان داسلام او جهاد ددښمنانو له منځه وړلو په لار کی په کار واچوی ، دجهاد خواته مخه کړی داسلامی انقلاب په لاره کی پراته خنډونه به له منځه لاړ شی او ددی ضرورت به پیښ نشی چی ملګری ملتونه یابل کوم هیواد موږ ته طرحی راکړی اونه به ددی کار جرئت وکړی .

پوښتنه : په سیمه کی دنورو جهادی ځواکونو له جبهاتو سره څه وړاړیکی لری ؟

ځواب : زموږ اړیکی دتولو جهادی ځواکونو سره دوروری اواسلامی اخوت پر بنا ولاړی دی ، په دی سیمو کی مجاهدین په خپلو منځو کی یو موټی دی اوددی اتحاد او یووالی څخه یی ښی نتیجی لاس ته راوړی ، دخوست په تسلیمیدو کی یو اساسی ټکی دمجاهدینو تر منځ اتحاد او یووالی ؤ ، چی دلوی خدای (ج) په فضل دمجاهدینو تر منځ اوس دیو والی رسی لاټینګی شوی چی داتحاد او یووالی دامظاهره یی دهیواد نورو برخو مجاهدینو ته دلاری مثال ګرځیدلی او ټول ورته ګوته په غاښ دی .

زموږ اړیکي دټولو جهادي ځواکونو سره دوروري اواسلامي اخوت پر بنا ولاړې دي ، په دی سیمو کی مجاهدین پخپلو کی یو موټی دي اوددی اتحاد اویو والي څخه یی ښی نتیجي لاس ته راوړي

پوښتنه : دګردیز په روانه جګړه کی ستاسو مجاهدینو څه فتوحات لاس ته راوړی

ځواب : زموږ غونډ پوری اړوند مجاهدینو دتلی میاشتی په ۸ مه نیټه دسهار په پنځو بجو او پنځلس دقیقو باندی دمحترم حقانی صاحب په قومانده دسروټی له خوا پرګردیز تعرض پیل

په ۷ مخ کي

دریمه برخه:

دمنځنۍ اسیا اسلامي هیوادونه او د افغانانوجهاد

ژباړه او لنډیز سید شهریار

په یو څو ورځو کې دحفیظ الله امین پښې هم وښویدې ، اودمجاهدینو په څپلو او دجهادی غورځنګونو په ارامولو کې له بشپړې ناکامۍ سره مخامخ شو او نږدې ؤ چې دغه لعین دمجاهدینو دبرمیالو بریدونو اوعملیاتو په نتیجه کې له منځه تللې وای ، اوپه افغانستان کې دمسلمانانو په خوښه یو اسلامي دولت دشریعت محمدي (ص) په رڼا کې منځ ته راغلې وې نو له همدې امله وه چې روسانو دحفیظ الله امین دغه بدحالت هم ونه زغملای شو ،اوپه رڼا ورځ یې خپلې سرې یرغلګرې لښکرې دوخت په عصري وسلو سمبال په افغانستان رامارش کړې حفیظ الله امین یې له منځه یوړ اوخپل دریم بریځی ببرک کارمل یې په روسي ټانك سپور داقتدار په ګدۍ کیناوه دببرک کارمل دوره هم دسرو روسانو او مزدورانو دظلمونو دوحشت اوبربریت څخه ډکه دوره وه ، ببرک کارمل اوده بادارانو

دافغانستان کمونستان (خلقیان اوپرچمیان) په بي دینۍ کی دومره سخت زړي اوداسلام ددین دومره لوی دښمنان دي چی په معاصر تاریخ کی یی ډیرکم مثالونه لیدل کیږي.

پخپل وخت کې دافغانستان په مسلمانانو دیوه ظلم او تیري صرفه هم ونکړه دافغانستان ګوټ ګوټ ته روسي یرغلګرې لښکرې دقتل عام لپاره ورسیدې اوغوښتل یې چې خپل هدف په پوره توګه ترسره کړي خو بیا هم دالله تعالیٰ په فضل اوکرم ببرك او دده باداران « روسان » پخپل هدف کې په بشپړه توګه ناکام اوسرماتي شول .

روسانودشکست اوماتي خوړو څخه وروسته دسیاسي حل په نامه په یو لړ نوړو چالبازیو ګوتي پورې کړې ببرک کارمل یې له دندې اودګوند له مشرۍ څخه ګوښه اودده پر ځاې یې خپل ځلورم بریځی دکی ، جی ، بی ایجنټ اودخاد مشر نجیب په بې ګناه ملت دظلم اوجبر لپاره تحمیل کړاوپخپله دژنیو دپریکړې په اساس چې په اصطلاح دوړو پوزه یې ځانته کیښوده له افغانستان څخه ووتل خو تر څنګه یې دنجیب دګوډاګي رژیم دپایښت لپاره خپلو مرستو ته پراختیا اوچټکتیا ورکړه .

په افغانستان کې دروسي یرغلګرو لښکرو ماته په ټوله نړۍ کې په لومړې ځل دکمونستانو له شرمه ډکه ماته وبلل شوه ،اودافغانانو جهاد کمونیزم ته دمرګ پیغام ثابت شو ، ځکه دافغانانو پاڅون اوجهاد په منځنۍ اسیا کې دنیول شویو اسلامي هیوادونو لپاره هم له ځانه سره یو روښانه اوویاړلی سحر راوخیژاوه .

دافغانستان مجاهد ملت که له یوې خوا د۱٦ لکو څخه دزیاتو شهیدانو وینې قرباني کړې ، اوپه نړۍ کې یې دروس زبرځواکي ټوټه ټوټه کړه نو له بله پلوه یې دمنځنۍ اسیا مسلمانانو ته لوړې حوصلې اوتوپاني جذبې ورو بښلې چې په نتیجه کې یې پرې دکمونیزم خونړۍ ماڼۍ دړې وړې کړه .

افغانانو تر خپله وسه پورې دمنځنۍ اسیا مسلمانانو ته دقران کریم نسخې دیني اواسلامي کتابونه ورو رسول ، دخپل پاڅون اودخپلې جهادي مبارزې داغراضو اومقاصدو څخه یې خبر کړل

اودمنځنۍ اسیا دمسلمانانو په وجود کې دازادۍ غوښتنې نوې ورح ورپوکړ ، اوپدې یې پوه کړل چې مسلمانان چیرې هم دچا غلامان نشي ګرځیدای .

په منځنۍ اسیا کې دپاڅون اومبارزې دپراختیا اوچټکتیا دکار زیاته برخه افغانانو دهغو پوځیانو په واسطه سرته ورسوله کوم چې پخواني مسلمانان «دمنځنۍ اسیا استوګن » اوپه روسي پوځ کې جبراً شامل شوي اوبیا دیرغل په وخت افغانستان ته رالیږدول شوي ؤ ، روسانو فکر کاوه چې ګوندې دغو پوځیانو خپل پخواني دین او مذهب هیر کړې اوپه رښتیا سره دکمونیزم په دریاب ورګډ شوي خو دهغوي داخیال ډیر بې ځایه اوخام وخوت ځکه دافغانانو په لیدو ددوی په مغزو کې تیز شوي اوهیرې شوي خاطرې یو ځل بیا راوپارېدې ، اوافغانستان ته راتګ یې داسلام دبیا راتازه کولو لوی سبب وګرځید دافغانانو دقربانیو څخه یې عبرت واخیست اوخپل ویده شوې ضمیرونه یې دمقابلې اومجادلې لپاره راویښ کړل .

روسانو چې دخپلو عسکرو دویښتیا اوداسلام دمبارک دین سره دمینې دغه حالت ولید بیرته یې وغوښتل اوپر ځای یې روسي عسکر راولیږل که څه هم روسانو دوې بیرته وغوښتل خو بیا یې هم له دوی څخه هغه څه وانه خیستل کوم چې دافغانانو لخوا په سوغات کې ورکړل شوي ؤ دبیرته ستنیدو سره سم یې دمنځنۍ اسیا مسلمانانو ته له ځانه سره دویښتیا او پاڅون پیغام یوړ چې په نتیجه کې یې هنګامې وزیږولي.

روسانودشکست اوماتی خورلوڅخه وروسته دسیاسي حل په نامه په یولړنویو چالبازیو ګوتي پوری کړی، ببرک کارمل یې له دندی اودګوندله مشری څخه ګوښه اودده پر ځای یی خپل ځلورم وفادار بریځی دکی، جی ، بی ایجینټ (نجیب) په مسلمان ملت تحمیل کړ

په پنځم مخ کي

شیطان دی ترهیدلی مسلمان په مخه کړی
الحاد ګوره عدم ته چی افغان په مخه کړی
تکبیر موورته زیری دمرګونو نه شوڅه شو؟
ستر روس ټوټه ټوټه شو اوتوپان په مخه کړی

ورپسې ورم

ملا اسد الله حنیفی

تیارې به ماتوم ځمه دیوې ورپسې ورم
تکل دآزادۍ کړم حماسې ورپسې ورم
که نن وي که سباوي خپل منزل ته به رسیږم
دګرمو-ګرمو وینو فوارې ورپسې ورم
آخر به مې داپاکې-پاکې هیلې پوره کیږي
په صدق پوښل شوي ارادې ورپسې ورم
هدف مې مقدس دی ارزوګانې مې دي پاکې
ورځم په مینه مینه توري شپې ورپسې ورم
راوتی قربانۍ ته یم ددین په سپینه لارکې
دسراومال دوقف نذرانې ورپسې ورم
نړۍ ټوله حیرت ده زما یون او زما تلون ته
ډګر د قربانۍ ته قافلې ورپسې ورم
آواز دانقلاب مې ترلویدیځه پورې لاړ
تکبیر مې زمزمه کړولولې ورپسې ورم
زما دتکبیر غږو چې یې وران کړل حصارونه
دسرو دیوانو مرګ دی زلزلې ورپسې ورم
له څوکو دپامیر نه په کشمیر کې خوځښت وشو
بښلی مې الهام دی قومانډې ورپسې ورم
والله به پرې خبر شي چې تور دیوې هم ترلی
همت مې فولادین دی زولنې ورپسې ورم.
راپاڅه راروان شه حنیفي په منډه منډه
رادرومه رارسیږه پرګنې ورپسې ورم.

زه ولي مسلمان شوم؟

احسان اومنت پروت دی چی دهغه پر خلاف دچا خبره ډیر عظیم جرم او ګناه ده .

هغه خلك چی دکانو عبادت یې کاوه ، وحشیان وو په جرم ګناه او بی حیایی کی تر غوړ ونو ډوب وو همدغه ستر پیغمبر (ص) هغوی ته دوقار ، عزت ، شرف ، انسانیت اوسپیڅلتوب درس ورکړ ا دهماغو ګناهونو سره یی یو ځای دخدای (ج) لاری ته هدایت کړل اعلی انسانی اقدار یی راژوندی کړل شراب خوړل بند شول اواسلامی ټولنه دپاکی اوتقدس داسی پوړی ته ورسیده چی په تاریخ کی یی ساری نه موندل کیده ، مافکر کاوه ددومره سترو انسانی خصلتونو او خدمتونو سره چی داسلام په پیغمبر عیسویان بدوایی نو دادظلم اوتور ډیټوب انتها ده ، دعیسویت پر خلاف زما بغاوت ورځ تر ورځی زیاتیده ، او زیاتره وخت به په سوچونو کی ډوب وم ، چی یوه ورځ له یو مسلمان «میاامیر الدین » نومی سړی سره زما ملاقات وشو ، داسلام په باب دهغه سره وګړیدم ما ډیری پوښتنی وکړی اومیا صاحب ډیری په تدبیر راځواب کړی او زما پوره داډ او اطمینان حاصل شو ، میا امیر الدین زما سکروټی په لمبو بدلی کړی ،او چی کله زما باور شو چی اسلام دحق دین اوبشپړ ژوند دود دی نو یوه ورځ می دغه دین ته دداخلیدلو پریکړه وکړه ، الحمد لله اوس زه مسلمان یم ، داسلام له معنوی ارځښتونو نه برخوردار یم ، ما اوس اراده کړی ده چی نور انسانان هم له دغه نعمت نه برخوردار کړم .

تنګیالي او خاطرې یې

چی ځیری ته یی ځیر شی ، نو ګوری به چی شباب موجونه پکی وهی ، سمدستی سړی ته په خیال کی ورشی ، چی دامست ژنی باید دبیخودی اومستی په محفلونوکی وای ، دهوسونو او ګناهونو په دریابونو کی وای ، ځکه دننی عصر تقاضاخو همداسی ده که نه نن خو ځوانی باید همداسی وی نن خو دځوند تر ټولو ښه موسم بایدپه ګناهونواو بغاوتونو کی تیر شی ، دادځوند او دعصر غوښتنه ده ...

خو دده په ځیره کی بیا بل ډول علامی دی ، بل ډول ځوان دی او دډیرو لوړو اوسپیڅلو ارادو خاوند په ورانه کی غوڅه ښه یی دځوانانو تعبیر بدل کړی اوپه تندی کی لوړو خیالونو یی دخپل ملت او امت تقدیر ...

دګناهونو دسوځیدلو له ډګره راغلی ، دباغیانو دراپرځولو له سنګره راغلی اودمردانو او مومنانو دډغرو او ټکرو دقافلی نماینده دی ، خوښ دی ، ځوانی یی داسلام دسرلوړی په لاره کی نیمه خوا شوه ، ښه یی دالهی نظام دقیام په لاره کی له لاسه ورکړی ، نو ځکه خوښ دی ، ډاډه دی او ارام دی خپل ځان داسی معرفی کوی :

میرزامحمد دیار محمد زوی دبغلان ولایت دنهرین ولسوالی اوسیدونکی یم یو ځل په خپله سیمه کی ددښمن په مین ټپی شوم ،په پیښور کی تر تداوی وروسته دالحاج حقانی صاحب مربوط دعمر فاروق (رض) په غونډ کی شامل او په خوست کی دیوی مخامخ نښتی په ترڅ کی ۲ کاله وړاندی په ښه ټپی شوم چی بیا غوڅه شوه .

لنډه کیسه

هو صیب! بلی صیب...

محمد ظاهر «بابري»

چی دلیری نه می نظر پری ولګید ، په زړه کی شکمن غوندی شوم ، ګرندی ګرندی ګامونه می واخیستل اوچی ورنژدی شوم هغه دځان سره ګړیده اودغوسی نه یی بی اختیاره لاسونه یوه خوا اوبله خوا اچول ، ځان سره می وویل ، نه ! هغه به نه وی ، هغه او لیونتوب ځکه چی هغه خو دټینګ هوډ خاوند ؤ ، ستونزو زوربرونواوکړاوونو سره یی ککره جنګولی وه ، دزولنو او اتکړیو شرنګهار ورته دمینی الهامونه ښکاریدل ، اودخپل ژوند ویاړونه یی په کړاونو او تکلیفونو کی لیدل ، نو ولی به لیونی شوی وی ؟ ښه ورنژدی شوم ګومان می په حقیقت بدل شو ، ستړی مه شی ورکړه ، ښه راته ځیر شو ،او دستړی مه شی پر ځای هو صیب ، ښه صیب ، ولی نه صیب ، بالکل صیب وویل او بیا روان شو او په خپله مخه ولاړ ، هك ، پك پاتی شوم په ذهن کی دهغه تیری خاطری اویادونه دسینما دپردی په شان تمثلیده ، شپه اوورځ دهغه دسوچونو په سمندر کی لاهو وم رنګارنګ خیالونه او تصورونه می په ذهن کی ګرزیدل، په څلورمه ورځ می دهغه دکور پته ولګوله ، زه چی یی دکور دروازی ته ورسیدم یو وړوکی هلك می مخی ته راغی ، هلك په ډیره هوښیار تیا زه دحجری پلو بوتلم ، چی حجری ته ننوتم ، فضا ټوله ویرجنه اوسلګی سلګی وه ، دچا دلیدو لپاره چی ورغلی وم دهغه په فاتحه وربرابر شوم ، زما دکیښناستلو سره سم قاری صاحب دقرانکریم څو مبارك

په ۵ مخ کي

آشنا وایه څنګه ده ؟

وفایار منګل

عجیبه مسئله ده اشنا وایه څنګه ده ؟
دبل خولې فیصله ده اشنا وایه څنګه ده ؟
نه مرواونه رغیږو دمرګ ، ژوند تر منځ یو پاتې
دچل فریب مرحله ده اشنا وایه څنګه ده ؟
زموږ دبورو ، کونډو په ځګیرویو خلك خاندي
بس ختمه حوصله ده اشنا وایه څنګه ده ؟
دزړونو مانۍ رنګې شوې دظلم په بمونو
یوه لویه زلزله ده اشنا وایه څنګه ده ؟
دچل دوکو خبرې له پخوانه دي روانې
جاري داسلسله ده اشنا وایه څنګه ده ؟
توکل په خدای (ج) کول پدې کې رازدبرې نغښتی
بهتره وسیله ده اشنا وایه څنګه ده ؟
تورزنو مجاهدو خپل سرونه کړل قربان
له مشرومې ګیله ده اشنا وایه څنګه ده ؟
قلم مې ترجمان دی دزړګي له فریادونو
داراز دامې خواله ده اشنا وایه څنګه ده ؟
هدف دټولو یو دی «وفایاره» ! ټول یې غواړو
تر منځ مو فاصله ده اشنا وایه څنګه ده ؟

دنور څلی !!

ژباړه اوټولونه : رحیمزی

دغزالپاره عام اعلان شوی وو ، جهاد ته بلونکیو مبلغینو دمدینی منوری په کلیو او کوڅو کی دجهاد لپاره خلك رادعوت کول ، دنبوی رسالت (ص)پتنګانو ، نبوی (ص) دربار ته درسیدو لپاره هڅه کوله ، ولی دخزاج دقبیلی په یوه کورنی کی دڅه مسلی په سر یوه اختلافی بحث جریان درلود ، زوی اوپلار په خپل منځ کی نه سلا کیدل .

دحضرت سعد (رض) پلار حضرت خشیمه بن حارث (رض) هغه ته ویل :

« زویه ته په کورکی اوسیږه ، زه به غزا ته لاړشم »

« نه پلاره ! داسی نشی کیدای ، جهاد ته به زه ځم ، تاسی به ماته دتللو اجازه راکړی ! »

بحث په همدی ترتیب جریان درلود ، زوی اوپلار یو هم دبل دخبری منلو ته تیار نه وو ، دفعتاً دحضرت خشیمه په ذهن کی یو پلان وګرځید ، اوخپل ځوان زوی ته یی وویل :« راځی قرعه اندازی کوو ، دچاپه نامه چی قرعه وختله ، هغه به دجهاد میدان ته دتللو لپاره دنبوت (ص) بارګاه ته حاضریږی .

ځوان سعد (رض) وویل ، زما قبوله ده !

کله چی قرعه واچول شوه ، قرعه دحضرت سعد (رض) په نامه راووته ، ځوان سعد (رض) ډیرخوشحاله شو ، ولی پلار یی دیوه بل پلان ازمویل وغوښتل ، هغه خپل زوی ته وویل: سعده !(رض) نن ماته پر خپل ځان تر جیح ورکړه ، زه ستا پلار یم ، اوله همدی امله وایم چی زما په خاطر ایثار وکړه...»

داسلام مبارك دین چی والدینوته کومه رتبه اومقام ورکړی اوتلقین یی کړی چی دوالدینو په مخ کی به «اف » هم نه کوی ، پدی توګه حضرت خشیمه (رض) یو کامیاب پلان ازمویلی وو ، حضرت سعد (رض) ددی غوښتنی په مقابل کی چوپه خوله پاتی شو ، خوله لږ ځنډ وروسته یی ځواب ورکړ :

پلاره ! که داددنیا معامله وای نو مابه ضرور ستاسو لپاره دایثار نه کار اخیستی وو ، ستاسو حکم ماته ددسترګو په سر منظور دی ولی دادجنت معامله ده! »

حضرت سعد (رض) ددی خبری په کولو سره دجهاد لپاره تیاری پیل کړاوپلار یی هم په ډیری خوښی سره رخصت کړ.

حضرت سعد (رض) په ګړندیو ګامونو ځان درسالت (ص) بارګاه ته ورساوه ، دجګړی میدان ته داحضاریدو دجهاد سوق او دجنت غوښتنه دهغه له هر قدم څخه ښکاره ؤ ، هغه درسول کریم (ص) له خوا دټاکل شویو دولسو (نقیبانو) له ډلی څخه وو ، اوپه داسی بهادری اومیړانه یی له کفارو سره جګړه وکړه چی ټولو دحسرت په سترګه ورته کتل .

د«بدر» په غزا کی دګډون کولو لپاره دصحابه کرامو تر منځ رقابت یوه منظره اودهغوی سره دجهاد سوق دبدر جګړه ، دکفر اواسلام لومړی جګړه وه ، چی دمسلمانانوشمیر ۳۱۳ اودکفارو شمیر قریب ۱۰۰۰ تنه وو ، او هغه درمضان المبارك ۱۷ ام تاریخ اودجمعی مبارکه ورځ وه .

دمنځنی اسیا اسلامي هیوادونه او د افغانانو جهاد ...

اوس نړیوال په خپلو سترګو وینې چې دغه تړل شوي ولسونه په وار وار سره دروسي استعمار زنځیرونه کړي په کړي ماتوي اودنړی پر مخ دازادو اوخپلواکو ولسونو په څیر راڅرګندیږي دمنځنی اسیا په څیر دنورو مظلومو ملتونو دازادی په لړ کې چې هم افغانانو کومه ستره کارنامه سرته ورسوله دابه انشاالله داسلامي تاریخ زرین اوویاړلي باب وګرځي ځکه دغو تش لاسو مسلمانانو په تشو لاسو سره دنړی هغه سور ښامار توټه توټه کړ دکوم دوحشت اوبربریت دبدبه چې په ګرده نړی خوره وه او هغو ملتونو ته یې هم داجذبې اوحوصلې وروبخښلې ، کومو چې دده لاندې دغلامۍ اواسارت ژوند تیراوه .

دافغانستان کمونستان :

دایو څرګند حقیقت دې چې کوم خلك په بې دینی کې سخت زړي اوکلك وی داخلك په اسلام کی هم متعقد اوترټولو کلك وی نو په همدی ترتیب دافغانستان کمونستان (خلقیان اوپرچمیان)هم دالله تعالی (ج) اواسلام دمبارک دین ترټولو لوی دښمنان دی ځکه په افغانانو کی چې کوم خلك واقعی دکمونیزم په دریاب ورګډ شوی دی ، دپیسو اومالی وسایلو له لاری نه بلکه په نظریاتی توګه یی کمونیزم ته غاړه ایښی ده ، نو باید داسلام له سترو دښمنانو څخه وشمیرل شی ځکه دادروسانو دخو کلنی زحمت او خواریو نتیجه اوثمره ده چې پخپله د افغانستان څخه وتښتیدل ، اوخپله ماته یی دسر په سترګو ومنله خو دافغانستان کمونستان (خلقیان اوپرچمیان) نن هم دوسلی غورځول دځان لپاره عیب او بی غیرتی ګنی ځان وژنی خو دوسلی غورځولو ته زړه نه ښه کوی ، او تراوسه پوری چې ددغو کمونستانو په کومو ښارونو واکمنی ده دهغو ښارونو په ټولو ښوونځیو کی زده کوونکو ته دلینن اومارکس دنظریی سره سمی زده کړی ورکوی .

دافغانستان کمونستان (خلقیان اوپرچمیان) په بې دینی کې دومره سخت زړي اوداسلام ددین دومره لوی دښمنان دي چې په معاصر تاریخ کې یې ډیر کم مثالونه لیدل کیږي.

مثلاً په ډیرو سیمو کې یې دجوماتونو څخه دبیت الخلا کاراخیستي اودالله تعالیٰ (ج) دعظیم کتاب (قران کریم له مبارکو پاڼو څخه یې دقضایي حاجت په وخت دتشناب کاغذ کار اخیستي دی لدې څخه پرته نیول شویو مسلمانانو ته یې په وار وار لاځه چې دایې یوه عادي اوعامه پوښتنه ګرځیدلې وه چې غږ کړه خپل خدای ته که په ربښتیا موجود وي چې له مونږ څخه دي خلاص کړي (نعوذ باالله) او دا ... پدې لړ کې مولانا رحمت الله (حقاني) دسترګو لیدلې یوه واقعه داسې بیانوي.

دارګون نښته کې زمونږ څخه ددیرشو تنو شهیدانو مړي ددښمن په یوه سیمه کې پاتې شول مونږ دارګون ددولتي اړونده ځانګې له مشر منصبدار څخه دخپلو مړیو غوښتنه وکړه چې هغه دتکبر څخه په ډك ځواب کې رد کړه زمونږ قوماندان مونږ ته وویل : دالله تعالیٰ (ج) فتحه اونصرت له مونږ سره دي ځکه خلقیانو اوپرچمیانو ځواب رالیږلي چې تاسې دخپل خدای (ج) اودخپل پیغمبر (ص) سره هم راشي زمونږ مقابله نشي کولای اونه زمونږ څخه دمړیو یو ویښته وړای شی ، نو همغه وه چې مونږ پرې دالله تعالیٰ په فضل یو وار بیا پراخ عملیات تر سره کړل اودوی ناپاکه خولې موله خاورو ډکې کړې مونږ دخپلو شهیدانو مړي سهي سلامت ددښمن له سیمي څخه راوویستل اوپدغه نښته کې دکمونستانو دهغه مشر کوم چې مونږ ته ځواب رالیږلي ؤ یوه پښه هم پرې شوه له بده مرغه ژوندي راڅخه ووت ، خو بیا یې هم دکمونستي او بې دیني څخه لاس وانه خیست .

بې مذهبه نجیب : دکابل رژیم اوسني مشر نجیب داسلام ددین او مذهب څخه په پوره توګه خلاص دئ دی دروسانو دپخوانیو او ازمایل شویو مزدورانو څخه دی دکا ، جی ، بی دیوه ځانګې چې په افغانستان کې دخاد اوواد په نامه یادیږی ، دده تر مشر تابه لاندې هغه نه هیریدونکي جنایات ترسره کړیدي چې قلم یې دلیکلو اوژبه یې دویلو توان نلري ، اوداځکه چې دده شمیره دهغو نظریاتي کمونستانو څخه ده چې مرګ اوژوند یې دکمونیزم دبقا اوپایښت لپاره وقف کړي وي.

«پ.ک»

هو صیب ، بلی صیب ...

ایتونه تلاوت کړل ، ټول لاسونه په یو وار ددعا لپاره پورته شول ، وروسته دهغه زوی په داسی حال کی چې دسترګو په کونجونو کی یی داوښکوڅوبی وسه څاڅکی ډنډ شول وویل :

پلار می غوښتل چې مونږ ته داستراحت ژوند راوبخښی خپله کار وکړی څو په مونږ باندی سبق ووایی ، خو دزولنو اواتکړیو شرنګهاری لا په غوږونو کی ؤ ، دطاغوتیانو دربړونو ، ځورونو اوستمونو یادونو یی په زړه کی دانتقام لمبی بلی ساتلی وی دبدن پرهرونو یی دظالمانو دظلمونو نښی نښانی بیانولی او پرهرژلی زړه کی یی دغچ اخیستلو ارمانجنی خاطری راپارولی ، وروسته له ډیرو منډو ، ترړو پدی وتوانید چې ... رئیس صیب وګوری ، کله یی چې خپله دعرض پاڼه درئیس صیب دمیز پر سر کیښوده، رئیس صیب لاسمه نه وه لوستی چې تیلفون وکړنګیده ، دهغو دځواب سره سم رئیس صاحب اوچت له خپلی چوکۍ نه پاڅیدو یو لاس کی یی دتیلفون ګوشك بل لاس یی دسینی پر سر ایښی ملایی کړه نیولی اوداحترام مراتب یی پر ځای کول ، هو صیب ! بلی صیب ! ولی نه صیب ! بالکل صیب ! راویی لیږی صیب !!!په ویلو سره یی تلیفون ته ځواب ورکړ او بیایی دکبر او غرور ډك پیټی په سر راواړول ، پخپله چوکی کی یی ډه ولګوله ، او زما پلار ته یی وویل چې وبخښه فعلاً کمبود نشته .

پدی وخت کی کوم سړی چې مخکی دهغه په خاطر تلیفون شوی ؤ په دروازه رانوت رئیس صیب دخپلی چوکۍ نه راوچت شو اودهغه مخی ته ورغی تر روغبړ وروسته یی ورته وویل : مهربانی وکړی صیب ! کښینی صیب ! کله چې ما دپلار نظر پری ولګید ، احساسات یی راوپاریدل ، دغوسی نه تك سور شو غوښتل یی چې خپلی منګولی دهغه پر ستونی ورخښی کړی ، پدی وخت کی رئیس صاحب پاڅیدو ولی ! لیونی شوی یی؟ په ځواب کی یې زما پلار وویل نه دا درزرهاوو بی ګناه مسلمانانو قاتل دی ، زما ورونه یی شهیدان کړی . ګوره ! زما نوکان یی ایستلی ، دادخاد په دستګاه کی دشکنجو مسئول ؤ ، رئیس صاحب په تمسخر امیزه لهجه ورته وویل ځه ووزه تنګ نظره انسانه.

هماغه ؤ چې درئیس صاحب ناکردو زما دپلار په ذهن کی دجنون لمبی ګډی کړی ، لیونی شو او دادی دموټر په وهلو سره یی دتل لپاره یوازی پریښودلو

که مجاهدین ...

کړ ،اوتر دولسو بجو مو دشیخان او میلن پوستی فتحه کړی ، دیوی بجی په شاوخوا کی ددښمن سره نښته هغه وخت لا شدیده شوه چې غوښتل یی له لاسه وتلی پوستی بیرته ونیسی ، خو مجاهدینو مقاومت وکړ او دهغوی څخه یی نوری پوستی هم ونیولی زمونږ مجاهدین دنورو خواوو مجاهدینو په څیر دپرمختګ په حال کی دی او انشاالله ډیر زر به ګردیز دملحدانو له منګولو خلاص کړی .

په بنګله دیش کی داسهال دناروغی له امله ۲۲۳۷ تنه مړه شوی دی

ډهاکه ، دعقرب ۱۱مه :

دیوه خپور شوی خبرله مخی دبنګله دیش په هغو سیمو کی چې دطوفان سیلابونو څخه زیانمنی شوی دی داسهال سخته ناروغی خپره شوی ده،چې دغی ناروغی ددوو میاشتو په موده کی ۲۲۳۷ تنه مړه کړیدی په خبر کی ویل شوی دی پدغه ناوړه ناروغی ٦٣ لکه خلك نور هم اخته دی.دبنګله دیش روغتیادوزارت دیوه خبرله مخی دغه ناروغی دسیلاب دناولو اوبو او نورو ناولو خوراکی موادو دخوړلو څخه راپیداشوی ده چې اوس تربوه حده ناروغی کمه شوی ده اوکیدای شی چې ددوو اونیو څخه وروسته بیخی له منځه لاړه شی .

ابوهارون

دسعادت په لور

زه ولې مسلمان شوم؟

سرجلال الدین «لادربرنټن انګلیسی »:

سرجلال الدین لادربرنټن داکسفورد پوهنتون څخه فارغ شوی ، دانګلستان په یوی شتمنی اومالداری کورنی کی زیږیدلی اودښه شهرت اونیك نامه خاوند دی .

***

زه چې داسلام قبلولو دلایل اوسببونه بیانوم نو دخدای (ج) ډیر شکر ګزار یم ، ځکه چې زما زړه نن دداسې جذبې او احساس نه ډك دی ، چې زه یی دحالت له بیانولو نه عاجز یم .

زما مور او پلار عیسویان وو ، هغوی له مانه مذهبی پیشوا جوړول غوښتل ځکه می دعیسویت بشپړ تعلیم وکړ ، اوله فراغت وروسته دانګلستان دکلیساو رسمی نماینده شوم ، خو ربښتیا خبره داده چې ماپه دی کار کی هیڅکله هم خپله دلچسپی نه ښودله ، لږ وخت وروسته زه یوی عقیدی ډیر پریشانه کړم ، هغه داچی انسان له پیدایښت نه ګناهکار ګڼی .

اوبیا دی عقیدی لاځوروولم ، چې له څو محدودو کسانو نه پرته به نور ټول انسانان اونور مخلوقات په دایمی عذاب کی ډوب وی ، زما له دی عقیدی نه دومره بد راغلل چې له لږمودی وروسته زه بی دینه شوم ، دمذهب په نامه هر چوکاټ زما تر نظره شکمن شو ، مابه زیاتره دافکر کاوه چې انسان دخدای (ج) یو شاهکار مخلوق دی ، پر ټولو مخلوقاتو غوره والی لری ، بیا داازلی ګناهکار اوپه دایمی عذاب کی ایساریدل کله دعقل تقاضا ده که څه هم زما په خیال کی دازرغون تصور دعیسوی عقیدی پر بنا دخدای (ج) په شان اتهام بلل کیده .ماکه څه هم تراوسه پوری یو ډول دخدای (ج) پر وجود ایمان درلود خو دعیسویت پر بنا چې خدای (ج) ته کومی خبری منسوبی وی دهغی دمنلو په باب شکمن وم ، ما دحقیقت دموندلو لپاره دنورو مذهبونو مطالعه پیل کړه .

داسلام دمطالعی په پیل کی ماته له دی رازنه پرده پورته شوه چې دغه دین انسانی فطرت ته ډیر نږدی دین دی ، زما دزړه غوټی یوه پر بله پسی خلاصیدلی ،اوپه زړه کی‌می درښتونی خدای (ج) دعبادت جذبې زور نیو ما ولیدل چې دعیسویت دعقایدو بنیاد دبائیبل پر تعلیماتو پوری محدود دی ، خو دبائیبل په تعلیماتو کی زبردست تناقص اوتضاد موجود ؤ ، ایا ددی مطلب دانه دی چې دبائیبل اوحضرت عیسی (ع) په تعلمیاتو کی بیدریغه لاسوهنه او تحریف شوی دی ؟

دی پوښتنی ته دځواب موندلو لپاره ما دبائیبل ژوره مطالعه پیل کړه او بالاخره دی نتیجی ته ورسیدم چې داکتاب ربښتیا هم له تعدیل او تبدیل نه ساتلی نه دی او دډیرو کسانو شخصی عقیدی پکی داخلی شوی دی داسلام په مطاله سره ماته ښکاره شوه چې په انسان کی دروح په نوم یو نه لیدونکی قوت موجود دی چې هیڅکله نه مری ، دګناهونو سزا په دی دنیا هم ورکول کیږی اوپه اخرت کی هم ، که انسان دزړه له کومی توبه وکاږی نو خدای (ج) له خپل ټول رحم او کرم سره دهغه ګناهونه هر وخت وربخښی .

اوس ما خپل ټول وخت داسلام دمطالعی لپاره وقف کړ زه خپل تلاش مایوس نه کړم ، ددغه دین په نسبت می په ځان کی یوه زوروره جاذبه حس کړه همدغی جاذبی زه دنیمی وچې یو لوی ښار «لاهور» ته بوتلم هلته ما په یوه اطرافی کلی «اچهره » کی استوګنه غوره کړه چې ډیره ابادی یی داسلام پیروان وو ، زما شپه او ورځ دهمغو خلکو په منځ کی تیریدله چې ډیره ساده او زحمتکښه خلك وو ، هغوی دبی وسی اوغریبی سره سره ډیر صابر ، قانع او خوښ خندان وو ، ماله هغوی نه داسلام عملی سبق زده کړ ، ددینداری او ورورګلوی احساس په چاپیریال وزرونه غوړولی وو ، ماهم له دغو خلکو سره خپلی خولی اوویني یو کړی تر ډیره وخته دوی په منځ کی پاتی شوم ،اودوی دعادتونو اوخویونو ژوره کتنه می کوله ، تراوسه پوری ما داسلام دستر پیغمبر (ص) دژوندانه په باب څه نه پیژندل ، زه پوهیدم چې عیسویان دعربی پیغمبر څخه ډیر سر تکوی اوید ور پوری وایی ، ما دپیغمبر دژوند ارخونه تر مطالعی لاندی ونیول ، اوډیر زر راته معلومه شوه چې هغه جناب (ص) دحق اوصداقت دنور یو لوړ ځلی دی اوله پروردګار سره یی ټینګه رابطه وه ، ما ولیدل چې دپیغمبر (ص) پر انسانیت دومره ستر

په ٤مخ کي

په گردیز کی مکار دښمن دماتی اوگریز په...

دقوماندی مرکزؤ، دمجاهدینو له خوا په پرله پسی توګه ډیره دقیق وویشتل کیده.

دری نیمی بجی ددښمن تعرض په بشپړه توګه ختم شو خو مجاهدینو ته وویل شول چی آماده او متوجه اوسئ کیدای شی دښمن بل تعرض پیل کړی.

په همدی وخت کی چی دمجاهدینو دتوپچی انداخت روان ؤ دښاروالی په نوم کمپ چی پخوا دروسی پوځیانو مرکز ؤ ډیر دقیق وویشتل شو دغه ځای سربیره پردی چی ددښمن دلوژستیکی موادو ډیپوګانی پکی وی ددښمن دپناه ځای هم ؤ.

مجاهدین پر دښمن باندي دعملیاتو په تکل په ټولیکه روان دي

حاجی خلیل په مخابره کی خپلو قوتونو ته وویل: ویشتل شویو ټانکونوته عسکر راروان دی تر اور لاندی یی ونیسی.

دبادآسیا غونډۍ هم تر مسلسل اور لاندی وه دغونډۍ په لمن کی ددښمن دتیلو ذخیره هم وه چی یو نیم ملیون لیتره تیل پکی ذخیره کیدای شی، همدارنګه د ٤٠٠ په نوم ددښمن دقوماندی مرکز هم دلته موجود دی.

دمجاهدینو ددقیق اومسلسل توپچی انداخت له امله په غونډۍ کی ډیری سختی چاودنی وشوی اوډیر سخت اورپکی ولګید اوددښمن دمهماتو ذخیره وسوځیده.

ددښمن مخابری چی دمجاهدینو له خوا کشف کیدلی په (٤) بجو وویل:

٤٠٠ ته ووایه چی که پیسی مو اخیستی وی نو سم دی راته ووایی نور موږ ددلته دمقاومت توان نلرو ددښمن (مجاهدینو) توپچی خو داسی سیده راځی لکه چی ٤٠٠ ورته دهدف معلومات ورکوی.

په څلورو بجو په مخابره کی حبیب شاه وویل: ددښمن یو بل ټانک هم وویشتل شو او اوریی واخیست.

پدی وخت کی چی حقانی صاحب له حاجی خلیل سره په ارتباط کی ؤ خلیل ورته وویل: دغویګری سرته ګوره څنګه ګردونه موټری پورته کړل؟

پدی وخت کی مجاهدینو په مخابره کی یو بل ته مبارکی ورکوله حاجی خلیل وویل: وچ وچ هاوان مو ورته سیخ کړی.

حاجی خلیل په مخابره کی زیاته کړه: ددښمن یو ټانک په ۸۰۰ متری کی وویشتل شو مرمی پوری وری تری ووتله.

په څلورو بجو اوپنځلس دقیقو دروسانو کمپ یو ځل بیا ترسخت اورلاندی ونیول شو او ډیر سخت اورپکی ولګید.

پدی وخت کی دښمن په مخابره کی خپلو قواؤ ته دمدافعی امر ورکړ چی بیرته خپلو پخوانیو مرکزونو ته په شاتګ وکړی.

دمجاهدینو توپچی یو ځل بیا دقوماندان (بادآسیا) غونډۍ تر انداخت لاندی ونیوله حقای صاحب خلیل ته په مخابره کی وویل: لږ چپ څنګ ونیسه غرب خواته.

ددښمن قواؤ ٤٠٠ (دقوماندان شفری نوم) ته ډیر بدرد ویل او کنځلی یی کولی.

ددښمن قوماندان خپلو قواؤ ته په مخابره کی وویل: په تاسی څه شوی دی چی په ٥٠٠ متری کی انداخت دربانډی کوی اوټانکونه مو هدف نیسی پدی وخت کی ددښمن مخابراتی چینلونه په خپل منځی ناندریو اویو بل ته په بد رد ویلو مصروف وو ددښمن دقوماندان خپلو قوتونو ته په غوسه ناکه لهجه وویل: هغوی (مجاهدین) زموږ له بمونو اوسکړ څخه نه ډاریږی تاسی څه بلا وهلی یاست چی دهغوی له وړو وړو مرمیو تیښتی اخیستی یی.

ددښمن دمخابراتی ناندریو او کنځلو په پای کی یوه تن وویل: دانه معلومیږی چی له اسمانه ګولی راوریږی که له ځمکی نه.

په پنځه نیمو بجو په ګردیز کی دامنیه قوماندانی په ودانی دمجاهدینو دتوپونو ګولی ولګیدلی پدی وخت کی په مخابرو کی دمجاهدینو دمبارکی اوژوندی باد ناری پورته شوی حقانی صاحب چی ډیر مطمئن او خوشحاله معلومیده ماورڅخه دیوی لنډی مرکی وخت وغوښت هغوی دقوماندی په سنګر کی په داسی حال کی چی کله به یی زما پوښتنو ته ځوابونه راکول اوکله به یی دمجاهدینو دهدف ویشتلو خارنه اودمخابری له لاری هدایات ورکول یوه لنډه مرکه وکړه چی دلته درنو لوستونکو ته وړاندی کیږی:

محترم حقانی صاحب!

که څه هم تاسی دجګړی دقوماندی په سنګر کی له بیلابیلو محاذونو سره په ارتباط کی یاست اودمرکی لپاره وخت چندان مساعد نه معلومیږی، بیاهم ستاسی په اجازه غواړم یوه دوی پوښتنی وکړم؟

حقانی صاحب!

مهربانی وکړی یو دوو پوښتنو ته خو ضرور وخت درکوم.

پوښتنه محترم حقانی صاحب!

هیله ده زرمت ته دخپل سفر اوهمدارنګه هلته دجګړی دوضعیت په هکله دجهاد هنداری لوستونکوته معلومات ورکړی؟

استاد حقانی:

زرمت ته زما دسفر یو مقصد داؤ چی مجاهدینو څو ورځی مخکی دسروړی په قرارګاه حمله کړی وه او هغه یی فتحه کړی وه خو څرنګه چی وروسته مجاهدینو ددفاع خط قوی نشوای کړی له هغی ځای څخه یی عقب نشینی وکړه څکه خو زه هلته ولاړم څو هلته دجګړی وضعیت اودفاعی حالت له نژدی څخه وګورم هلته عمده مشکل داؤ چی ددښمن طرف ته چی کوم ځای ؤ هلته دمجاهدینو مقاومت له دی امله مشکل ؤ چی هلته دموضع ګانو جوړول ډیر سخت دی اراضی مساعده نده د لاندی چی کوم ځای دی هلته بیا مجاهدین ددښمن له وضعیت څخه سم نشی خبریدلی.

> زرمت ته زما دسفریو مقصد داو چی مجاهدینو څو ورځی مخکي دسروړي په قرارګاه حمله وکړه اوهغه یی فتحه کړي وه خو څرنګه چی وروسته مجاهدینو ددفاع خط قوي نشواى کړاي له هغی ځای څخه یی عقب نشیني وکړه.

ما دعملیاتو مخکنی طریقه تغیر کړه اوداپلان می ورکړ چی دسروړی مخی ته دا ډول محاربوی فعالیتونه وشی چی دښمن په محاصره کی ونیول شی او ددی لپاره کارشروع شو.

دوهمه خبره داچی دزرمت جهادی قوماندانانوته مو ګډ پلان اوپروګرام جوړ کړ څو چی په یوه وخت کی وسیع عملیات اجرا کړی شی، ترڅو دښنوزیو ابچکان اوشیخانو په منطقه کی خط یو کړی شی.

بله خبره داچی دتیری په کنډو کی دلاری دبندیدو په برخه کی جدی اقدام نه ؤ شوی موږ قوماندانانو ته وویل: کوشش وکړی چی لار قطع شی یا داچی دلاری په دواړو اړخونو کی درندی وسلی ځای په ځای کړی چی لارتر حملو اوفشار لاندی ونیول شی او دشپی له خوا دعملیاتو لپاره مخه خلاصه وی.

زما پروګرام داؤ چی ترڅو خط نه وی یو شوی زه هلته کار وکړم اودمجاهدینو سوق او اداره تنظیم کړم څو ددښمن دلته دښنوزیو په طرف تعرض وکړ، اوډیر سخت تعرض یی وکړ څکه خو زه بیرته عاجل راوګرځیدم، دالله تعالی فضل ؤچی ددښمن تعرض ناکام شو اوډیر تلفات ورته ورسیدل، دری ټانکونه اودوی نقلیه وسیلی یی ویجاړی شوی اوزیات شمیر افراد یی ووژل شول.

دمجاهدینو دهاوان یومورچل

پوښتنه: محترم حقانی صاحب!

موږ چی دزرمت څخه لیدنه وکړه اوحالات موله نژدی څخه مطالعه کړی داسی ښکاریده چی دنورو تنظیمونو قوماندانانو دعملیاتو اوګډ پروګرام په رابطه جدی اومخلص ندی، تاسی په دی هکله څه نظر لری؟

استاد حقانی:

پدی هکله دزرمت دسیمی کوم تخصیص نشته، دګردیز ماحول چی څومره جبهی اوقوماندانان دی هیڅ هم په اخلاص اوجدیت دعملیاتو اوګډ پروګرام داجرا لپاره اقدام اوعملیات ندی کړی.

دښتی کنډو له استقامت پرته چی مجاهدینو ښه زیات پرمختګ کړی په نورو استقامتونو کی لازم پیشرفت ندی شوی دجګړی په پیل کی دلیوس په طرف ابوجندل (رض) او جهاد وال غونډونو ځینی فتوحات وکړل خو سیمه یی بیرته خوشی کړه نور په اخلاص اوصداقت عملیات ندی شوی.

لدی علاوه دګردیز چارپیره دتیری په شمول قوماندانانو کوم مخلصانه اولازم عملیات ندی کړی اودفاع خط یی ندی مات کړی په سروړی دوه ځله اوپه ابراهیم خیلو دری واره دحضرت عمر فاروق (رض) غونډ اوځینو جبهاتو مجاهدینو عملیات کړیدی.

دښتی کنډو په استقامت مجاهدین ډیر مخکی تللی او ددښمن ددفاع خط یی تقریباً مات کړیدی.

که څه هم تنظیمونو اودهغوی قوماندانانو ګرد کال دګردیز دعملیاتو په نوم کومکونه اومهمات تر لاسه کړی اوپه لومړی سرکی یی ډیره الهاح هم وه که څه هم موږ ویل چی باید حمله ښه منظمه شی خودوی بیړه کوله څکه خو دډیروړو قوماندانانو په منځ کی موعود وخت تعین کړای شو او منظمه حمله شروع نشوه اوبیا یی مهمات

په ۷ مخ کي

دکابل -جلال اباد پرلویه لاره
۱۹ پوستی فتحه شوی

میډیا :

له جهادی سنګرونو په رارسیدلو خبرونو کی ویل شوی چی مجاهدینو دکابل ښار په لمر ختیزه ۲۵ کیلو متری دکابل اوجلال اباد دلویی لاری په اوږدو کی دکابل رژیم په عسکری پوستو باندی دماهیپر بند په سیمه کی دتوپونو او راکټونو په واسطه یوه بریالی حمله وکړه چی دیوه ورځو جګړی په نتیجه کی دلویی لاری او ماهیپر دبند دښارنی دعسکری قواو ۱۹ پوستی نیولی دی.

خبر زیاتوی چی مجاهدینو پدی پراخ تعرضی بریدونو کی دکمونستی رژیم دقواو نه ۱۵۰ تنه عسکر او منصبداران وژلی او ٤ توپونه ر۷) عرادی ټانکونه او ۱۱ عرادی عسکری موټر یی دیو شمیر پوستو په شمول تخریب کړیدی .

خبروایی چی دجګړی په لومړیو دوه ورځو کی مجاهدینو درژیم ٦٧ عسکر او منصبداران نیولی دری زیګویك ، ۸۵ میله کلاشینکوفونه اودری ارپی جی اوه راکټونو اویو مقدار نظامی اولوژستیکی موادو په شمول په غنیمت نیولی دی .

دیو بل خبرله مخی دجلال اباد کابل په لویه لاره دسروبی اوماهیپر تر منځ دګوګامنډه کی درژیم په پوستو باندی په هغو عملیاتو کی چی دسهارد ۷ بجو نه دمازدیګر تر څلورو بجو پوری یی دوام درلود درژیم دقواو دلاری دښارنی څلور پوستی فتحه ۲۳ عسکر او ملیشه وژل شوی او۱۵ عسکراودوه منصبداران د ۳۰ میله سپکو وسلو سره یوځای نیولی شوی دی .

ربوټ زیاتوی پدی پراخه جګړه کی چی دوریښمین تنګی پوری په بیلابیلو پوستو دوام درلود دکمونستی رژیم دقواو دری عرادی ټانکونه او څلور نظامی لاری دیو مقدار مهماتو سره په راکټونو داور لمبه کړی دی.

دعراق دکیمیاوی وسلو دذخیری ځای دنړی له خطر ناکو ځایونو څخه دی

دپاکستان ورځپاڼه، دعقرب ۱۱ مه :

دنړی والو خبری منابعو دخبرله مخی دعراق دکیمیاوی وسلو لویه ذخیره چی دخطرناکو توغندیو ، ګولیو اوبارودو څخه ډکه ده دنړی له خطرناکو ځایونو څخه شمیرل کیږی دغه سیمه چی (موتانا) بلل کیږی اوله بغداد څخه ۹٦کیلو متره لویدیځ خواته پرته ده ، دملګرو ملتو ورلیږل شوی ټیم ته خطرناکه ښکاره شوی اوله ورتګ څخه یی ډډه کړیده .

دملګرو ملتو دورلیږل شوی ټیم یوه غړی اعتراف کړی چی پدغه سیمه کی بی له کومی نښنی نښانی عراقی کیمیاوی وسلی چی پکی ټانکونه هم شامل دی ښخ شوی دی ، اودپاسه پری دتیلو بیلړونه اودهغو توغندیو اوبمونو انبار دی چی دخلیج په جګړه کی ندی چاودلی نوموړی زیاته کړی ده چی موږ به بیا هم خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړو ترڅو دعراق دوسلو پټی ذخیری رابرسیره کړو .

په ګردیز کی مکار دښمن د . . .

هم زیاتره دپوستو په عملیاتو مصرف کړل .

پوښتنه: محترم حقانی صاحب لکه چی موږ هم ولیدل اوتاسی هم هغی ته اشاره وکړه دتنظیمونو او قوماندانانو دعدم اخلاص او جدیت له مخی عملیات څومره کامیاب ګڼلی شو ؟

استاد حقانی : لکه چی تاسی پخپله ګوری ددی ټولو مشکلاتو باوجود زموږ عملیات بریالی روان دی ، دښمن نوی قطعات اوقواوی له کابل څخه راولي ، درشید دوستم او ګلم جم ملیشی له شرمیدلی ماتی سره مخامخ شوی اوس یی دګارد خاص قواوی چی درژیم ډیر په اصطلاح پیاوړی او اعتمادی قوت دی راوړی دی خو هغه هم لکه چی تاسی همدانن ولیدل له شکست او درنو تلفاتو سره مخامخ شول .

دعدم همکاری خبری نور تاثیر ندی کړی دتیری لاری بندول دوی په غاړه اخیستی وه چی هغه ده بنده یی نکړه خو موږ مطمئن یو څلور طرفه مکمله توپچی لرو ټانکونه لرو او منظم محاربوی فعالیتونه اجرا کوو ، ګردیز به انشاالله فتحه کیږی منتهی جګړه به لږه اوږده شی .

دسعودی عربستان پاچادافغانستان دبیاودانولو لپاره (٤٠) ملیونه ډالره پانګه ورکړه

بی ، بی ،سی دعقرب ۱۱مه :

دنړیوالو خبری منابعو دخبرله مخی دسعودی عربستان پاچا ښاغلی فهد اعلان کړیدی چی دافغانستان دبیاودانولو لپاره به څلویښت ملیونه ډالره پانګه ورکړی .

په خبرکی ویل شوی چی په پاکستان کی دسعودی عربستان سفیر ښاغلی یوسف مطابقانی ویلی دی چی دسعودی عربستان پاچا فهد داپانګه ورکړی اواعلان یی کړیدی چی دافغانستان دبیاودانولو داپروژه به دراتلونکی عیسوی کال دمارچ له میاشتی څخه په کار پیل کوی ، دغه دبیاودانولو چاری به په لومړی قدم کی دکنړ ، ننګرهار ، هرات ، پکتیا اوقندهار له ولایتونو څخه شروع کیږی .

نوموړی زیاته کړه چی دافغانستان په مرکز کابل کی به دبیاودانولو چاری هله پیل کیږی چی دمجاهدینو یو مؤقت اسلامی حکومت دروسانو دمزدور رژیم ځای ونیسی ، نوموړی یادونه وکړه چی دبیاودانولو دپروژی په پروګرام کی دښوونځیو، مدرسو ، روغتونونو ، مسجدونو، پلونو ، کورونو اوسړکونو جوړول اودڅښلو داوبو برېښنا اونورو سهولتونو مهیا کول شامل دی .

نوموړی زیاته کړه چی سعودی عربستان به په افغانستان کی داسی فابریکی جوړی کړی چی دبیاودانولو دچارو وسایل اوسامان الات جوړاو تولید کړی .

دیو بل خبرله مخی دسعودی عربستان سفیر دخپل حکومت له طرفه دشپږو ملیونو ډالرو یو چك دافغانستان دمجاهدینو دعبوری حکومت مشر حضرت صبغت الله مجددی ته ورکړی چی دتعلیم اوتربیی په چارو اودښوونځیو اومدرسو داستادانو دمعاشونو لپاره یی ولګوی .

دیادولو وړده چی دمجاهدینو دتعلیم تربیی سیستم په دی وروستیو کی له یوستر بحران سره مخامخ ؤ، دعبوری حکومت او تنظیمونو پوری مربوط زیات شمیر ښوونځی اومدرسی له دی امله تړل شوي وي ، چی استادانو ته یی معاشونه ، دتدریس لوازم اودودانیوکرایی نه شول برابرولی ، دااته میاشتی یی ښوونکو اونورو مامورینوته معاشونه نه دی ورکړی.

خدای(ج) دی وکړی چی دمجاهدینو دعبوری حکومت مشران اومسوولین دغه پیسی دپوره اسلامی همدردی ، صداقت اوایمانداری له مخی خپلو اصلی مستحقینو ته وسپاری ، اودتعلیم اوتربیی پوری په اړوندو چارو یی مصرف کړی .

مجاهدین پیروزیهای نوینی درولایات بلخ وجوزجان بدست اوردند

یك منبع جهادی به میدیا گزارش داد ، مجاهدین به روز ٦ عقرب بر پوسته های رژیم کمونستی کابل در منطقه تنگی شوراب ولایت بلخ حمله نمودند که در نتیجه پوسته های مذکور به تصرف مجاهدین در امده سه تن از ملیشه های رژیم به هلاکت رسیده وسه تن دیگر با سلاحهای دست داشته اسیر گردیدند.

خبر می افزاید که رژیم کمونستی کابل نیز در مقابل این حمله مناطق تحت کنترول مجاهدین را هدف بمباران قرار داد که خسارات زیاد مالی بر اهالی منطقه متذکره وارد شده است .

همچنان در خبر دیگر علاوه شده که مجاهدین تاًسیسات نظامی رژیم را در منطقه بالاحصار ولسوالی آقچه ولایت جوزجان هدف قرار دادند که بر اثر ان ٦ عسکر رژیم هلاك وعده زیاد آنها زخمی شدند .

دمزدور رژیم ملیشه قواو دخپل منځی نښتو په نتیجه کی :
۳۰ تنه وژل شوی او۱۲ تنه ټپیان شوی دی

په پیښور کی دمجاهدینو یو جهادی خبر ځای میډیا ته رپوټ ورکړی چی دکابل دګوډاګی رژیم درشید دوستم اوعبدالرحمن په مشری ملیشو قواو افراد دخلکو څخه دلوټ شویو مالونو په سرځل مینځی اختلافاتو له امله دعقرب په ٥ نیټه دفاریاب ولایت دپرشی حق په سیمه کی سره ونښتل چی په نتیجه کی ددواړو خواو نه ۳۰ تنه ملیشه مړه او۱۲ تنه ټپیان شول .

باید ووایو چی دکابل رژیم دملیشو تر منځ مخکی په وار وار دافغانستان په زیاتو سیمو کی دلوټ شویو مالونو دتقسیم په سرځل نښتی شوی دی ، چی پکی زیات شمیر ملحدین وژل شوی اوټپیان شوی دي .

په نیول شوی کشمیر کی دهندی پوځیانو جنایات

سرینګر ، دعقرب ۱۱ مه :

دیو خپور شوی خبرله مخی ویل شوی دی چی هندی وحشی پوځیانو پدی وروستیو وختو کی په نیول شوی کشمیر کی خپلو جنایاتو ته پراختیا اوچټکتیا ورکړی ده چی په تیرو دریو میاشتو کی یی ۸٤۹ تنه کشمیری مسلمانان په شهادت رسولي(ع).خبر ځای زیاتوی چی یواځی داکتوبر تر دیرشمی نیټی پوری دیوی میاشتی په موده کی هندی پوځیانو له ۳۰۰ تنو څخه زیات کشمیریان شهیدان کړی دی.په خبر کی داهم ویل شوی چی په نیول شوی کشمیر کی حالات دهندی پوځیانو له لاسه ورځ په ورځ خرابیږی اوڅرګند ثبوت یی دادی چی په کشمیر کی اوس دهیچا سرمال او عزت په امن نه دی .

قطع تسلیمی سلاح به جوانب درگیر . . .

افغانستان قویتر از همه نیروهای کفری درجهان میباشد ، مجاهدین دارای ایمان ومورال نیرومند میباشند وهمه مردم مسلمان افغانستان وجهان وسایر نیروهای آزادی دوست ازانها پشتیبانی می نمایند به ین اساس هیچ قدرت مادی وکفری درمقابل آنها تاب مقاومت را نداشته وبالای انها پیروزخواهند شد .

درحالیکه موافقه مذکور امریکا - روس توانایی قطع جهاد افغانستان راندارد، هدف امریکا وروس ازاین پیمان چه خواهد بود ؟ اززمان فرار نیروهای نظامی روس از افغانستان تاکنون امریکا و روس ها ازیك سودر رابطه به مسٔله افغانستان به تفاهم سیاسی شدت بخشیده وبه یك دست بالای میز سیاسی بازی های شترنج رابه پیش می برند وازسوی دیگر درتحت میز سیاست وشترنجبازی دستان یکدیگر رامی فشارند وبه طرق وشیوه های مختلف جنگ راشعله ورنموده تاتوانسته باشندبه درازه کشیدن جنگ اهداف خویش را بدست اورند.

باوجود انکه دراین اواخر درسایر مسائل وقضایایی جهان ایالات متحده امریکا نسبت به روسها پیش قدم بوده وهست ولی در رابطه به مسٔله افغانستان هنوز روس هاموقف خویش را به طور بنیادی تغیر نداده ومقاومت می کنند اماباوجود همه تلاش ها ومقاومت های که از طرف روسها بعمل می ایند درصورتیکه درنقاط دیگر جهان امتیازات بیشتری رابه امریکا ندهند در افغانستان به مشکلات فراوان دچار خواهند بود .

پس در حالیکه کشورهای جهان منافع خویش رادر نظر دارند وبرای بدست آوردن آنها از هیچ نوع سعی وکوشش دریغ نمی ورزند ، مجاهدین ومردم مسلمان افغانستان نیز باید بخاطر استقرار دولت اسلامی در افغانستان واستقلال این خاك اسلام ازهیچ نوع پیکار وخودگذری دریغ نه ورزند ومانند سابق اتکا به خداوند (ج) ومردم مسلمان خویش نموده تا پیروزی نهایی خویش به جهاد مسلحانه ادامه دهند.

روسیی ته دهیئت لیږلو سره دمخالفت په لړ کی :
مسکو ته دهیئت لیږل زموږ داسلامي جهاد بې عزتي ده < (۵۷ افغانی علماوفتوی)

پیښور دعقرب ۱۲مه :

دالبنیان دخبری اژانس په یو خپور شوی خبر کی ویل شوی چی ۵۷ افغانی جیدو علماو مسکو ته دهیئت لیږلو په اړوند په یوه ګډه فتوی سره لاسلیکونه کړی دی ، په فتوی کی ویل شوی چی مسکو ته دهیئت لیږل زموږداسلامی جهاد او انقلاب سره ستره جفا اوزموږ دبی شمیره قربانیو بی عزتی ده،دغو علماو یادونه کړیده ، چی زموږ جهاد یواځی اویواځی دخدای درضا اواعلای کلمة الله لپاره پیل شوی ؤ اوترڅو پوری چی زموږ دغه مرام تر سره شوی نه وی خپل اسلامی جهاد ته به ادامه ورکوو ، اودروس امریکا ګډی هلی ځلی به له ناکامی سره مخامخ کوو ، پدغو علماو کی چی فتوی صادره کړی په نورو برسیره مولوی محمددل بغلانی ، مولوی عبدالجبار ، مولوی عزیزالله ، مولوی سید فقیر ، مولوی محمد باز ، مولوی فضل ، مولوی لعل دین ، مولوی عبدالقدیر بدخشانی ، مولوی عبدالحکیم اومولوی غلام حسین شامل دی .

دیو بل خبرله مخی روسیی ته دهیئت لیږلو په اړوند دکابل ولایت د۲۱ جهادی قوماندانانو لخوا هم یوه ګډه اعلامیه خپره شوی ده .

خبر زیاتوی په دغه اعلامیه کی دهیئت له لیږلو سره سخت مخالفت څرګند شوی دی او دایی په ډاګه کړی چی افغانان به هیچری هم دغه ناوړه عمل ته غاړه کښینږدی، ځکه دغه کار دافغان جهاد دځرڅولو سره برابر دی .

مجاهدینو په کندهار کی ددښمن یوه ستراتیژیکه پوسته فتحه کړه

میډیا :

دکندهار ولایت څخه په رارسیدلی خبرکی ویل شوی دی چی په دی وروستیو وختو کی مجاهدینو دراکټی بریدونو په اثر دکابل رژیم دکندهار ښار دشمال امنیتی کمربند یوه ستراتیژیکه پوسته دارغنداب په ولسوالی کی دبابا صاحب په کوتل کی دکمونستی رژیم دقواو څخه نیولی ده .

دیو بل خبرله مخی مجاهدینو دهرات دزنده جان ولسوالی دقلعه نو په لویدیزه خوا یو کمین کی ۵ تنه عسکر وژل شوی اویو شمیر نور یی ټپیان کړي دي.

مسکو ته دمجاهدینو دهیئت . . .

راپاریدلی احساسات ، قهر اوغوسه څه ناڅه سړه کړه اوهم یی عام نړیوال ذهنیت په دی روښانه کړ چی مجاهدین هیڅکله هم په دغو شرایطو له روسانو سره خبرو ته نه شی حاضریدلی .

لومړی خو دبڼی خبردخپریدو په سبا دعقرب په نویمه نیټه دپکتیاپه ولایت کی یو شمیر نومیالیو جهادی قوماندانانو دسنگرونو داتل الحاج مولانا جلال الدین حقانی په مشری غونډه وکړه اومسکو ته دمجاهدینو دهیئت دتگ موضوع یی تر هر اړخیزغوراوڅیړنی لاندی ونیوله ، اودیوپریکړه لیك دصادرولو په ترڅ کی یی په دغو شرایطو له روسانو سره دخبرو اترو لپاره مسکو ته دهیئت ورتلل په کلکه وغندل اوخپل قاطع دریځ داسی څرگند کړ چی: «موږ داکار دجهاد له ستروارمانونو سره خیانت بولو ، اوداپه ډاګه کوو ، څوك چی په دغه هیئت کی دمجاهدینوپه نوم ، مسکو ته ځی هغه زموږ دمجاهد ملت نمایندگی نشی کولی ، موږبه تر هغه چی په افغانستان کی دمجاهدینو په لاس اسلامی حکومت نه وی جوړشوی ، خپل وسله وال جهاد ته ادامه ورکوو.»

همدارنگه دافغانستان ۵۷ تنومهاجرواومجاهدو جیدودینی عالمانو مسکو ته دمجاهدینو دهیئت دلیږلو سره دمخالفت په لړ کی دیوی فتوی په صادرولو سره خپل دریځ څرگند کړی دی .په فتوی کی په دغسی حالاتو اوشرایطو کی له روسانو سره دخبرو اترو لپاره مسکو ته دمجاهدینو دهیئت تگ دشرعی اصولو مخالف عمل بلل شوی اوپه دلایلو سره ثابته شوی چی دازموږ دجهاد لپاره لویه بی عزتی ، داسلامی انقلاب له آرمانونو سره څرگنده جفا اوزموږ دمجاهد ملت په قربانیو تجارت دی .

دموږ جهادی تنظیمونو مشرانوهم چی په خپورشوی خبرکی له هیئت لیږلو سره له یوی مخی موافق ښودل شوی وو په دغه شرایطو له هیئت دلیږلو سره خپل مخالفت په ډاګه کړی دی .

دافغانستان داسلامی حزب محترم مشرمولوی صاحب خالص له پاکستانی ورځپاڼی «نوای وقت» سره په یوه مرکه کی له دغه هیئت لیږلو سره خپل مخالفت په ډاګه کړی اوهغه یی شرعاً اوعرفاً ناجایز بللی دی ، مولوی صاحب ویلی دی: «کله چی ظالم مظلوم ته خپل حق ورکوی نو دهغه کور ته په ننواتی ورځی ، موږ ته دالازمه نه ده چی دخپل حق ترلاسه کولو لپاره دخپل ظالم دښمن کورته ورشو.»

دافغانستان داسلامی اتحاد مشر محترم استاد سیاف د«البنیان» دخبری اژانس سره په مرکه کی په ډاګه کړی ده چی دمجاهدینو په نوم چی اوس کوم هیئت مسکو ته له روسانو سره دخبرو اترو لپاره ورځی ، دده تنظیم استازی به په هغه کی گډون ونکړی ، زموږ په نظر له روسانو سره تر هغه هیڅ خبری اتری نشی کیدای چی دوی په کابل کی له خپل مزدور رژیم نه په تمامه معنی لاس نه وی اخیستی اودافغانستان دمجاهد ملت اصلی نمایندگان یعنی مجاهدین په رسمیت نه وی پیژندلی ،

دافغانستان داسلامی حزب مشرمحترم انجینر حکمتیار له شهادت ورځپاڼی سره په یوه مرکه کی په ډاګه کړی چی په دغسی شرایطو له روسانو سره دخبرو اترو لپاره په هیئت کی به دافغانستان داسلامی حزب استازی برخه وانه خلی .

دافغانستان داسلامی حزب مشرویلی دی چی: موږ له روسانو سره په خبرو اترو کولو موافق یو خودی لپاره یو لړ شرایط لرو اوهغه داچی: لومړی خو باید موږ په دی مطمئن شو چی روسان واقعاً له مجاهدینو سره دافغانستان دقضیی دحل غوښتونکی دي ، بل داچی دخبرو اترو کولو ځای باید دمجاهدینو لپاره دقبول وړوی ، په اوس وخت کی مسکو ته دمجاهدینو دهیئت ورتگ مناسب کار نه دی ځکه چی مسکو لادخپل مزدور رژیم نه لاس نه دی اخیستی اوس هم هر ډول مرستی ورسره کوی ....»

دافغانستان داسلامی جمعیت نشراتی ارگان «مجاهد» جریدی پخپله سرمقاله کی مسکو ته دمجاهدینو هیئت دورتگ په اړه لیکلی چی: دافغانستان داسلامی جمعیت مشر محترم استاد برهان الدین ربانی به په څو شرطونومسکو ته دتلونکی هیئت مشری ته غاړه کیږدی ، لومړی خوداچی اکثره جهادی تنظیمونه په هیئت کی دده له مشری سره موافقه وکړی ، بل داچی ترتللو دمخه دخبرو اترو لپاره اجندا وټاکل شی اوله روسانو سره په خبرو کی دجنگی بندیانو مسله دعمومی خبرو یوه کوچنی برخه وی .

همدارنگه روسیی ته دمجاهدینو دهیئت دلیږلو سره دمخالفت په لړ کی دکابل ولایت ۲۱ تنو مشهورو جهادی قوماندانانو یوه گډه اعلامیه خپره کړی چی په هغی کی له هیئت لیږلو سره په کلکه مخالفت ښودل شوی اوداپه کی څرگنده شوی چی دایو داسی ناوړه عمل دی چی مجاهد افغانان به هیڅکله هغه ته غاړه کښینږدی ، موږدغه کار دجهاد له پلورنی سره مترادف بولو .»

له دغه ورعکس العملونو څخه داپه ډاګه کیږی چی زموږ ټول مجاهد ملت ، جهادی قیادتونو اوځواکونه په دغسی حالاتو اوداډول شرایطو له روسانو سره دخبرواترو لپاره دهیئت لیږلو نه دی موافق اوکه څوك دمجاهد په نوم اوعنوانولو اوس هم په یوه اوبل ملحوظ روسیی ته دهیئت دلیږلو هڅه کوي او هلته ورتللو ته زړه ښه کوی ، هغه ددوی ځانگړی انگیرني اوغوښتني دی هیڅکله هم زموږ دمجاهد ملت نمایندگی نشی کولی.

دپاملرنی وړ !

درنو اوریدونکو دافغانستان دمجاهد غږ راډیو خپرونه هره ورځ دسهار له ٦.٣٠ بجو څخه تر ۸ بجو پوری . اودماښام له شپږو بجو او ۱۵ دقیقو څخه تر اتو بجو او۱۵ دقیقو پوری دگردیز لپاره په منځنۍ څپه ۱۲۰۰ کیلو هرتز اوپه لنډه څپه ۳.۲ میگاهرتزچی له ۹۰ متر بیند سره برابره خپریږي .

په مزدور رژیم کې دنجیب رول په ختمیدو دی

لندن دعقرب ۱۲ مه :

دبی ، بی ، سی راډیو دخبرله مخی ویل شوی دی چی اوس دکابل رژیم دمشر داکتر نجیب په خبره دهغه دیر نږدی ملگری هم عمل نه کوی اوداځکه چی هغوی پوهیدلی دی چی نوری په کابل کی دنجیب شپی ورځی پای ته رسیدلی دی.ددغی خبری څرگند ثبوت دنجیب دهغی دفاعی غونډی رابلنه وه چی په هغی کی دنجیب دیرو نږدو ملگرو هم گډون ونکړ ، خبر زیاتوی چی دکابل ښار شاوخوا ته دجهادی تنظیمونو قواوی په راجمع کیدو اودجگړی لپاره چمتوالی پیل شوی دی اونږدی ده چی نجیب یاله منځه لاړ شی یاهند یا روس ته وتښتی.

بمباردمان وحشیانه قوای هوایی رژیم درولایت بغلان

یك منبع جهادی درپشاور ازولایت بغلان به میدیا راپور داد طیارات رژیم ملحد کابل بتاریخ ۵ عقرب مرکز ولسوالی ازاد نهرین ومنطقه حسن تال ولایت مذکور را تحت بمباردمان شدید قرار دادند که در نتیجه در مرکز نهرین واطراف ان سه تن از اهالی شامل زنان واطفال شهید ۱۲ تن مجروح چهار منزل تخریب ۳۵ راس مواشی تلف وبه زراعت مردم انجاخسارات زیاد وارد گردیده است.

طبق راپور درین بمباردمان در منطقه حسن تال چهار تن از اهالی شهید ۸ تن مجروح ، تعدادی از مواشی تلف وهم چند منزل مسکونی اهالی محل با خاك یکسان گردیده است .

همچنان مجاهدین بتاریخ ۲ عقرب بالای پوسته های امنیتی شاهراه بغلان کابل در ساحه ولسوالی دوشی عملیات نمودند که در نتیجه تعدادی از عساکر رژیم ملحد هلاك،عده زخمی وپنج تن آنها با سلاحهای دست داشته اسیر مجاهدین گردیدند.

طبق راپور درین حادثه به مجاهدین کدام اسیبی نرسیده است .

اسرائیلو دجنوبی لبنان په(۷۰)کلیو سخته بمباری وکړه

بیروت ، دعقرب ۱۲ مه :

په مادرید کی دمنځنی ختیځ دسولی دکانفرانس دلومړی پړاو بی له کومی مثبتی نتیجی له پای ته رسیدو وروسته اسرائیلو دجنوبی لبنان په ۷۰ کلیو سخته بمباری وکړه چی دهغی له امله یوشمیر مسلمانان شهیدان اوټپیان شول ، په خبر کی ویل شوی دی دغه بمباری دبیروت څخه ٤٠ کیلو متره ختیځ خواته دحزب الله دتنظیم دمجاهدینو په سنگرونو وشوه چی زیات ځانی او مالی تاوان یی واړاوه ، اسرائیلو دسولی دکنفرانس دناکامی کسات دبمباری له لاری دمسلمانانو څخه واخیست تر څو په منځنی ختیځ کی دسولی راوستو مخه ونیسی اوخپلو ناولو اوله شرمه ډکو هلو ځلو ته دوام ورکړی .

دجلال آباد په کلا بند شوی ښار او امنیتی کمربند دمجاهدینو عملیات

میډیا :

په پیښور کی یو جهادی خبرگای دننگرهار دقوماندانانو دراډیویی پیغامونو په حواله میډیا ته رپوټ ورکړی چی دننگرهار ولایت دقوماندانانو دشوری مجاهدینو دعقرب په ۸ باندی ددرندو توپونو او راکټونو په واسطه دکابل دکمونست رژیم په نظامی ځایونو باندی عملیات وکړل چی دهغی په نتیجه کی دښمن ته دسراو مال درانه تلفات واوښتل .

خبر زیاتوی مجاهدینو دغه تعرضی بریدونه په داسی حال کی چی دکابل – جلال اباد لویه لاره دماهیپر او وریښمین تنگی په برخه کی بنده کړی ده دکمونست رژیم دقواو دټکولو لپاره دغه بریدونه دجلال اباد جنوبی خوادروداتو ولسوالی دکان قطرغی ، پرکند ، غلام خان ړاك ، اوچپرهار سیمی په ستراتیژیکو پوستواو دجلال آباد دغرب له خوا سرخرود ولسوالی په شیخ مصری قرارگاه اونورو پوستو باندی پیل شوی دی .

دهیت تحریر تر نظر لاندي
مکاتباتي پته
پوست بکس (۱۰۳۳)
یونیورستي ټاون پیښور
ټیلفون : ۸۱۲۸۸۱
کمپوزر: احمد ضیا «ذهین بابري»

دهیواد په تودومورچلو کی

کابل :

په یو خپور شوی خبر کی ویل شوی دی چی مجاهدینو دتیری جمعی په ورځ دعقرب دمیاشتی په لسمه نیټه دتوغندیو په وسیله دکابل په ښار کی دمزدور رژیم پوځی اوحکومتی تاسیسات تر هدف لاندی ونیول .

خبر زیاتوی چی دهغو اتو توغندیو دلگیدو له امله چی دارگ په شاوخوا کی ولگیدل ، دری تنه وژل شوی ، پنځه تنه ژوبل شوی ، اودښمن ته زیات مالی زیان وراوښتی دی .

دیو بل خبرله مخی مجاهدینو دشکردری ولسوالی دکاریز میر په سیمه کی دسیاه کوه پر پوسته برید وکړچی په نتیجه کی درژیم دقواو یو ټانك تخریب ، شپږ تنه عسکر او ملیشه ووژل شول .

مزارشریف :

میډیا:له جهادی سنگرونو څخه په رارسیدلو خبرونو کی ویل شوی دی دمزار شریف نومیالیو مجاهدینو دمزارشریف په ښار کی ددښمن په پوځی مرکزونو ددرنو وسلو ډزی وکړی چی دهغو په نتیجه کی دمزدور رژیم دقواو دوه ټانکونه تخریب او په هغو کی ناست کسان وژل شوی اویا ټپیان شوی دی .

خبر زیاتوی چی دښمن ته زیات مالی زیانونه هم اوښتی دی.

دیو بل خبرله مخی مجاهدینو دبلخ جوزجان په لویه لار درژیم پر پوځی کاروان برید وکړ چی دهغی په نتیجه کی پنځه تنه عسکراو ملیشه وژل شوی اوڅلورپر پوځی اکمالاتوبار لاری سوځیدلی دی .

بغلان :میډیا

دبغلان له جهادی سنگرونو څخه په رارسیدلو خبرکی ویل شوی چی دنوموړی ولایت میړنیو مجاهدینو دعقرب په لومړی نیټه ددوشی دولسوالی پر مرکز اوشاوخوا امنیتی پوستو باندی بریالی عملیات وکړل چی دهغی په نتیجه کی ددښمن قواو زیات مالی او ځانی تاوانونه اوړیدلی دی .

لوگر :

له جهادی سنگرونو څخه په رارسیدلو خبرونو کی ویل شوي چی مجاهدینو دعقرب په ٤ نیټه دلوگر ولایت په مرکز پل علم اوشاوخوا ددښمن په امنیتی پوستو اوپوځی مرکزونو ددرنو وسلو ډزی وکړی چی په نتیجه کی څلور پوستی ویجاړی ، دوه زغروال ټانکونه اودری پوځی لاری وسوځیدلی.

خبر زیاتوی چی دمزدور رژیم الوتکو دمجاهدینو په مرکزونو او شاوخوا داستوگنی پر ځایونو بی رحمانه بمباری وکړه ، چی دڅلور تنه مجاهدینو اویو شمیر نورو کلیوالو دشهادت سبب شوی اوډیر کورونه یی په کنډوالو بدل کړیدی.

«میډیا»

غزنی :

دغزنی له ولایت څخه په رارسیدلی خبر کی ویل شوی چی مجاهدینو ددرنووسلو نه په استفادی سره دغزنی ښارپه لویدیځه خواکی درژیم په پوستو اوپوځی مرکزونو باندی بریالی عملیات وکړل چی دهغو په نتیجه کی دیو تن قوماندان په شمول اته تنه گلم جم ووژل شول .

دیوبل خبرله مخی مجاهدینو دعقرب په اوومه نیټه دغزنی په ښار کی دمزدور رژیم په پوځی مرکزونو عملیات وکړل چی دهغو په نتیجه کی دروسانو دیونټ په نامه یو پوځی مرکز ړنگ ، دری تنه ملیشه مړه اویو زیات شمیر ټپیان شویدی ، یو ټانك له سپرلیو سره داور لمبه شو .

اعلان

پوهنځی طب ودندان پوهنتون دعوت وجهاد درهمه دیپارتمنت های خویش اعم از بیسك ساینس ، پراه کلینك وکلینك به استادان ورزیده ومتخصص ضرورت دارد ، کسانیکه به استادی درپوهنتون مذکور علاقه داشته باشند ، به مدیریت تدریسی پوهنځی طب ودندان مراجعه نمایند .

والسلام